

Na osnovu člana 41. stav (1) tačka c), a u vezi sa članom 18. i 19. Ustava Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona broj 1/97, 5/97,6/97, 2/98, 7/98 – ispravka teksta, 8/98, 10/00, 8/03, 2/04 i 14/04), Skupština Srednjobosanskog kantona na sjednici održanoj _____ 2018. godine donosi:

ZAKON O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU

POGLAVLJE I - OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Predmet zakona)

(1) Ovim zakonom propisuju se osnovni pojmovi, predmet, osnovna obilježja i načela javno-privatnog partnerstva (u daljem tekstu: JPP), modeli JPP-a, identifikacija i odobravanje projekata JPP-a, postupak odabira privatnog partnera, prava i obaveze javnog i privatnog partnera u toku pripreme prijedloga JPP projekta i realizacije, nadzor nad njihovom realizacijom, te druga pitanja od značaja za javno-privatno partnerstvo iz nadležnosti Srednjobosanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton) i jedinica lokalne samouprave (općina, u daljem tekstu: JLS), sa područja Kantona.

(2) Na pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom, primjenjivat će se posebni zakoni, zavisno od javne usluge koja je predmet javno-privatnog partnerstva.

Član 2.

(Gramatička terminologija)

Gramatička terminologija korištenja muškog i ženskog roda za pojmove u ovom Zakonu, podrazumijeva oba roda.

Član 3.

(Definicija JPP)

Javno-privatno partnerstvo je dugoročan ugovorni odnos između javnog i privatnog partnera u svrhu pružanja javnih usluga iz nadležnosti javnog partnera korištenjem upravljačkih, tehničkih, finansijskih i inovacijskih sposobnosti privatnog partnera, kao i razmjenom umijeća i znanja između javnog i privatnog partnera.

Član 4.

(Cilj zakona)

Cilj ovog Zakona je da postavi jasan, nediskriminirajući i učinkovit pravni okvir za provedbu JPP projekata kojim će se kroz učešće privatnog sektora unaprjeđivati

standard javnih usluga iz nadležnosti Kantona i JLS sa područja Kantona, a ujedno i pospješiti uslovi za dalji ekonomski rast i razvoj na području Kantona i JLS sa područja Kantona.

Član 5. (Osnovni pojmovi)

Pojedini pojmovi u smislu ovog Zakona imaju slijedeća značenja:

- a) *Projekat JPP* je skup aktivnosti koji se pokreće, priprema, ugovara i provodi na način propisan ovim Zakonom.
- b) *Javno tijelo* je organ uprave i upravna organizacija Kantona i jedinica lokalne samouprave (u daljem tekstu JLS) sa područja Kantona, javne ustanove i javna preduzeća čiji je osnivač i većinski vlasnik Kanton ili JLS, uz saglasnost osnivača, nadležan za pružanje predmetne javne usluge.
- c) *Javni partner* je jedno ili više javnih tijela nadležnih za pružanje predmetne javne usluge, koji sa privatnim partnerom sklapa ugovor o JPP.
- d) *Ponuđač* je domaće ili strano privredno društvo koje samostalno ili sa drugim privrednim društvima učestvuje u javnom natječaju za odabir privatnog partnera u smislu ovog Zakona.
- e) *Zainteresovani ponuđač* je domaće ili strano privredno društvo koje samostalno ili sa drugim privrednim društvima daje ponudu javnom tijelu za izradu i/ili dopunu prijedloga projekta JPP u smislu ovog Zakona.
- f) *Privatni partner* je društvo posebne namjene koje je osnovao izabrani ponuđač u skladu sa pozitivnim pravnim propisima u FBiH u svrhu zaključenja ugovora o JPP
- g) *Ugovor o JPP-u* je ugovor sklopljen između javnog i privatnog partnera kojim se u svrhu provedbe projekta JPP-a uređuju prava i obaveze ugovornih strana.
- h) *Konsultant* je jedno ili više fizičkih ili pravnih lica, koje posjeduje specijalistička znanja nužna za identifikaciju, pripremu, ugovaranje i provedbu projekata JPP-a.
- i) *Rizik raspoloživosti* je preuzeti rizik držanja javne građevine u stanju funkcionalnosti u skladu sa ugovorenim standardom usluge.
- j) *Rizik potražnje* predstavlja preuzeti rizik ostvarivanja prihoda od krajnjeg korisnika usluga.
- k) *Koncesija* podrazumijeva koncesiju za javne radove ili koncesiju za javne usluge u skladu s propisima kojima se uređuje područje koncesija.
- l) *Pravo građenja* je stvarno pravo koje se osniva na temelju odredbi propisa kojim se uređuje vlasništvo i druga stvarna prava.

Član 6. (Predmet projekta javno-privatnog partnerstva)

(1) Predmet projekta JPP-a je istraživanje, projektovanje, građenje i/ili rekonstrukcija i održavanje javne infrastrukture i/ili javnih infrastrukturnih objekata s ciljem pružanja javne usluge iz nadležnosti javnog partnera;

(2) Predmet projekta JPP-a, uz obavezno održavanje javne infrastrukture i/ili javnih infrastrukturnih objekata, čini najmanje još jedna aktivnost iz stava (1).

(3) Predmet JPP-a ne može biti isključivo isporuka robe kao niti isključivo koncesija za korištenje općeg ili drugog dobra u svrhu privrednih aktivnosti.

(4) Javne usluge iz oblasti vodosnabdijevanja ne mogu biti predmet JPP-a po modelu iz člana 9. tačka b) ovog zakona.

Član 7. (Osnovna obilježja JPP)

Osnovna obilježja JPP-a su sljedeća:

a) privatni partner od javnog partnera preuzima obavezu i rizike građenja i/ili rekonstrukcije i održavanja javne infrastrukture i/ili građevine od javnog interesa, preuzimajući pri tome najmanje jedan od sljedeća dva rizika: rizik raspoloživosti i rizik potražnje;

b) javni partner može prenijeti na privatnog partnera sva prava i ovlaštenja potrebna za provođenje projekta JPP, uključujući pravo građenja koncesiju, u skladu sa ugovorom o JPP;

c) sva pitanja vezana uz osnivanje, odnosno prijenos prava građenja, kao i davanje koncesije, uključujući i visinu naknade javni i privatni partner uređuju ugovorom o javnom-privatnom partnerstvu;

d) javni partner može, u skladu sa svrhom projekta JPP-a, dopustiti i obavljanje komercijalnih djelatnosti sa ciljem naplate prihoda od trećih osoba na tržištu, ako obavljanje komercijalnih djelatnosti nije ugovoreno, ono nije dopušteno;

e) ugovori o JPP ne mogu biti osnov za promjenu vlasništva na postojećim niti budućim javnim ili općim dobrima, odnosno javna imovina ostaje u javnom vlasništvu i nakon isteka ugovora o JPP.

Član 8. (Načela)

Javno-privatno partnerstvo, u smislu ovog zakona, provodi se u skladu sa sljedećim načelima:

a) zaštita javnog interesa, koje podrazumijeva najučinkovitije korištenje javnih sredstava u vezi sa realizacijom projekta JPP-a i njegovom svrhom;

b) jednak i pravedan tretman, koje podrazumijeva izbjegavanje diskriminacije po bilo kojem osnovu;

c) efikasnost, koje obuhvata obavezu da se postupak izbora privatnog partnera i zaključenja ugovora sprovodi u rokovima i na način propisan ovim zakonom, sa što manje troškova vezanih za postupak i za javnog i za privatnog partnera;

d) transparentnosti, koje podrazumijeva visok stepen dostupnosti informacija o cjelokupnom životnom ciklusu JPP projekta;

e) zaštite prirodne sredine i promocije održivog razvoja, koje podrazumijeva obavezu pokretanja i dizajniranja JPP projekata na način koji neće imati negativne posljedice na prirodne resurse;

- f) slobodnog tržišnog nadmetanja, koje podrazumijeva podsticanje najvećeg mogućeg učešća zainteresovanih ponuđača.

Član 9.

(Modeli javno-privatnog partnerstva)

Javno-privatno partnerstvo se u smislu ovog zakona provodi po jednom od slijedećih modela:

- a) **osnovi model** je model po kojem privatni partner preuzima rizik raspoloživosti predmetne javne usluge u skladu sa ugovorenim standardima, i po kojem se plaćanje naknade privatnom partneru u potpunosti ili većim dijelom vrši iz budžeta;
- b) **posebni model** je model po kojem privatni partner preuzima rizik potražnje, i po kojem se plaćanje naknade privatnom partneru u potpunosti ili većim dijelom vrši od krajnjeg korisnika.

Član 10.

(Društvo posebne namjene)

- (1) Društvo posebne namjene (u daljem tekstu DPN) je privredno društvo koje osniva odabrani ponuđač u svrhu sklapanja ugovora o JPP i provedbe projekta JPP.
- (2) DPN obavlja isključivo djelatnost koja ima za cilj provedbu projekta JPP za koji je osnovan.
- (3) DPN se osniva u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje privrednih društava u FBiH.

Član 11.

(Nadležnost za projekte JPP)

- (1) Postupak pripreme, ugovaranja, provedbe i nadzor nad provedbom ugovora JPP provodi javno tijelo iz člana 5. tačka b) ovog Zakona.
- (2) Izvještaj o nadzoru nad provođenjem ugovora o JPP za prethodnu kalendarsku godinu, javni partner dostavlja Ministarstvu privrede najkasnije do 30. marta tekuće godine, a za potrebe vođenja Registra ugovora o JPP i pripreme izvještaja o provedbi Zakona.

POGLAVLJE II - DODJELA UGOVORA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU

Član 12.

(Postupak dodjele ugovora o JPP-a)

Postupak dodjele ugovora JPP sastoji se iz sljedećih faza:

- a) Identifikacija projekta JPP,
- b) Priprema prijedloga projekta JPP,
- c) Odabir privatnog partnera,
- d) Ugovaranje JPP.

Član 13.

(Identifikacija projekata JPP)

- (1) Javno tijelo koje ima namjeru razmatrati model JPP, kao jedan od mogućih modela provođenja javnog projekta s ciljem unapređenja javne usluge iz svoje nadležnosti, dužno je izraditi srednjoročni (trogodišnji) i godišnji plan potencijalnih projekata JPP-a na način propisan ovim Zakonom;
- (2) Srednjoročni plan potencijalnih JPP projekata priprema se, usvaja i objavljuje uporedno sa dokumentom okvirnog budžeta odnosno finansijskim planom javnog tijela;
- (3) Godišnji plan potencijalnih projekata JPP priprema se, usvaja i objavljuje uporedno sa godišnjim budžetom odnosno finansijskim planom javnog tijela;
- (4) Prilikom izrade srednjoročnog i godišnjeg plana potencijalnih JPP projekata, javno tijelo dužno je osigurati široko učešće javnosti (stanovništvo, civilno društvo, privatni sektor, akademska i stručna zajednica) kroz organiziranje minimalno jednih javnih konsultacija;
- (5) Projekat koji se može uvrstiti u srednjoročni i godišnji plan potencijalnih JPP projekata, minimalno ispunjava sljedeće kriterije:
 - a) Javna usluga, koja je predmet potencijalnog JPP projekta, je u nadležnosti javnog tijela;
 - b) Unapređenje javne usluge, koja je svrha potencijalnog JPP projekta, planirano je važećom strateško-planskom dokumentacijom javnog tijela.
- (6) Javno tijelo dužno je u roku od 15 dana od dana usvajanja planova iz stavova (2) i (3) ovog člana, iste objaviti na svojoj web-stranici i dostaviti Ministarstvu privrede;
- (7) Ministarstvo privrede, na osnovu dostavljenih godišnjih i srednjoročnih planova potencijalnih JPP projekata, a u svrhu dodatne promocije projekata, priprema i objavljuje na svojoj web stranici Katalog potencijalnih JPP projekata Srednjobosanskog kantona;
- (8) Vlada Kantona će donijeti Uredbu o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju implementacije projekta JPP, kojom će bliže urediti kriterije za odabir

potencijalnog projekta JPP, postupak i sadržaj obrazaca na kojima se pripremaju godišnji i srednjoročni planovi potencijalnih JPP projekata, te obrazac za kratak opis potencijalnog JPP projekta, postupak i minimalne kriterije za učešće privatnog sektora u pripremi prijedloga JPP projekta, postupak i minimalne kriterije za izbor projektnog tima i konsultanta, prava i obaveze članova projektnog tima, minimalni sadržaj studije opravdanosti JPP projekta, postupak i minimalne kriterije za izbor privatnog partnera, postupak registrovanja ugovora o JPP, te nadzor i izvještavanje o provođenju ugovora o JPP.

Član 14. (Prijedlog projekta JPP)

- (1) Za svaki od potencijalnih JPP projekata iz godišnjeg plana, priprema se prijedlog projekta JPP, koji sadrži:
 - a) Kratak opis projekta;
 - b) Idejni projekat (sa prethodno usaglašenim idejnim rješenjem);
 - c) Studiju opravdanosti.
- (2) Na osnovu prijedloga projekta JPP, javno tijelo podnosi nadležnom organu javnog tijela prijedlog Odluke o opredijeljenosti za uspostavljanje JPP.
- (3) Radi smanjenja rizika koji se mogu javiti u toku pripreme i implementacije JPP projekta, javno tijelo može regulisati odnose sa drugim javnim tijelima koja su povezana sa pružanjem predmetne javne usluge na samom početku pripreme prijedloga projekta JPP;
- (4) Međusobna prava i obaveze, kao što su na primjer međusobna plaćanja, plaćanja prema budućem privatnom partneru, način izvještavanja, kontrole i nadzora isporuke ugovorenog standarda javne usluge, javna tijela iz stava (3) ovog člana regulišu ugovorom.
- (5) Javno tijelo dostavlja Odluku o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP Ministarstvu privrede u roku od sedam dana od dana donošenja.

Član 15. (Projektni tim)

- (1) Javno tijelo formira projektni tim za pripremu prijedloga projekta JPP i provođenje postupka dodjele ugovora JPP za svaki potencijalni projekat JPP iz godišnjeg plana;
- (2) Projektni tim iz stava (1) ovog člana za projekte JPP iz nadležnosti Kantona imenuje Vlada Kantona, a za projekte JPP iz nadležnosti JLS imenuje općinski načelnik JLS.
- (3) U projektni tim iz stava (1) ovog člana može se imenovati konsultant, koji ne smije biti u sukobu interesa u odnosu na ponuđača.
- (4) Postupak i kriterije za izbor članova projektnog tima i konsultanata, njihova prava i obaveze, sadržani su u Uredbi iz člana 13. stav (8) ovog Zakona.

Član 16.
(Kratak opis projekta)

Projektни tim priprema odnosno dopunjava kratak opis projekta JPP prema obrascu čiji je sadržaj i forma propisan Uredbom iz člana 13. stav (8) ovog Zakona.

Član 17.
(Idejno rješenje i idejni projekat)

Idejno rješenje i idejni projekat se pripremaju u skladu sa zakonom.

Član 18.
(Studija opravdanosti)

(1) Javno tijelo priprema studiju opravdanosti projekta čiji je minimalni sadržaj propisan Uredbom iz člana 13. stav (8) ovog Zakona.

(2) Javno tijelo priprema studiju opravdanosti samostalno ili uz pomoć konsultanta, a u zavisnosti od raspoloživih kapaciteta javnog partnera.

Član 19.
(Učešće privatnog sektora u pripremi prijedloga projekta)

(1) Javno tijelo može pripremiti prijedlog JPP projekta i uz učešće privatnog sektora.

(2) Javno tijelo se opredjeljuje za ovu mogućnost u toku pripreme srednjoročnog i godišnjeg plana potencijalnih projekata JPP.

(3) Odabir zainteresovanog ponuđača vrši se javnim natječajem.

(4) Uzajamna prava i obaveze javnog tijela i zainteresovanog ponuđača, kao i cijena izrade potrebne projektne dokumentacije za potencijalni JPP projekat, regulišu se ugovorom između javnog partnera i zainteresiranog ponuđača.

(5) Zainteresovani ponuđač mora učestvovati u postupku odabira privatnog partnera na način propisan ovim Zakonom i Uredbom iz člana 13. stav (8).

(6) Ukoliko zainteresovani ponuđač iz stava (5) ovog člana ne bude izabran za privatnog partnera, ima pravo na povrat uložениh sredstava za izradu prijedloga JPP projekta u iznosu utvrđenom ugovorom iz stava (4) ovog člana:

a) od strane odabranog privatnog partnera, na ime otkupa projektne dokumentacije, ili

b) od strane javnog tijela, ukoliko se studijom opravdanosti dokaže da primjena JPP modela nije u najboljem javnom interesu ili u slučaju da javno tijelo ne pokrene postupak izbora privatnog partnera u rokovima definisanim ugovorom iz stava (4) ovog člana.

(7) Postupak objavljivanja i minimalni sadržaj javnog natječaja iz stava (3) ovog

člana propisan je Uredbom iz člana 13. stav (8) ovog Zakona.

Član 20.
(Odabir privatnog partnera)

- (1) Javni partner bira privatnog partnera putem javnog poziva koji ne može biti kraći od 30 dana.
- (2) Minimum kriterija za izbor privatnog partnera propisani su Uredbom iz člana 13. stav (8) ovog Zakona.
- (3) Javno tijelo donosi konačnu Odluku o izboru privatnog partnera u roku od 30 dana od okončanja postupka;
- (4) Javno tijelo dostavlja Odluku o izboru privatnog partnera Ministarstvu privrede Kantona najkasnije sedam dana od dana donošenja.

Član 21.
(Ugovaranje JPP)

- (1) Javni partner po potrebi, zavisno od vrste projekta, dopunjava sastav projektnog tima iz člana 15. ovog Zakona.
- (2) Postupak ugovaranja JPP projekta sa izabranim privatnim partnerom vrši se u četiri faze:
 - a) Priprema nacrtu ugovora JPP,
 - b) Provedba javnog poziva za odabir privatnog partnera,
 - c) Pregovaranje o elementima iz nacrtu ugovora o JPP,
 - d) Sklapanje ugovora o JPP.

Član 22.
(Nacrt ugovora o JPP)

- (1) Nacrt ugovora o JPP priprema projektni tim na osnovu prijedloga projekta JPP iz člana 15. ovog Zakona.
- (2) Nacrt ugovora je sastavni dio tenderske dokumentacije za odabir privatnog partnera.
- (3) Nacrt ugovora o JPP obavezno sadrži sljedeće elemente:
 - a) Uvod,
 - b) Ugovorne strane,
 - c) Definiciju pojmova,
 - d) Svrhu i predmet ugovora odnosno postavljeni standard javne usluge,
 - e) Trajanje ugovora,
 - f) Prijenos prava i ovlaštenja potrebnih za provođenje projekta JPP, uključujući prava, pravo građenja i koncesiju, između ugovornih strana,
 - g) Podjelu rizika i pripadajućih troškova između ugovornih strana,

- h) Finansiranje projekta,
- i) Plaćanje ugovornih strana,
- j) Obavljanje komercijalnih djelatnosti,
- k) Finansijske garancije za izvršenje ugovora,
- l) Finansijske garancije za izvršenje obaveza podugovarača,
- m) Događaji koji mogu prouzrokovati štetu i način postupanja ugovornih strana u slučaju njihovog nastanka, uključujući i višu silu,
- n) Zatezne kamate,
- o) Police osiguranja,
- p) Posljedicu neispunjenja ugovornih obaveza,
- q) Pravo nadzora od strane javnog partnera,
- r) Naknadnu nemogućnost neispunjenja ugovora,
- s) Postupak i uslove preuzimanja građevine, ako ugovor o JPP obuhvata izgradnju građevina,
- t) Prestanak ugovora,
- u) Raskid ugovora i posljedice raskida ugovora
- v) Zaštita okoliša
- w) Način slanja obavijesti tokom ugovornog perioda,
- aa) Zaštitu intelektualnog vlasništva, poslovna tajna i tajnost podataka,
- ab) Podugovaranje,
- ac) rješavanje sporova proizašlih iz ugovora,
- ad) Salvatorna odredba,
- ae) Stupanje ugovora na snagu.

(4) Na sva pitanja koja nisu regulisana u stavu (3) ovog člana primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 23.

(Pregovaranje o elementima nacrtu ugovora o JPP)

- (1) Obavezuje se javno tijelo da u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o izboru privatnog partnera dostavi nacrt ugovora o JPP izabranom ponuđaču.
- (2) Ponuđač je dužan u roku od 30 dana od dana prijema nacrtu ugovora o JPP pismeno se izjasniti o dostavljenom nacrtu ugovora o JPP-u.
- (3) Ugovorne strane mogu, u zavisnosti od sadržaja odgovora izabranog ponuđača, nastaviti pregovaranje do konačnog usaglašavanja volje obje strana.
- (4) Postupak pregovaranja iz stava (3) ovog člana ne može trajati duže od 60 dana od dana prijema nacrtu ugovora o JPP.
- (5) U slučaju neuspješnog postupka pregovaranja sa izabranim ponuđačem, javno tijelo dostavlja nacrt ugovora o JPP iz člana 22., sljedeće rangiranom ponuđaču.

Član 24.

(Sklapanje ugovora o JPP-u)

- (1) Konačni tekst ugovora o JPP i svakog naknadno potpisanog aneksa ugovora

javno tijelo dostavlja na mišljenje nadležnom Pravobranilaštvu.

(2) Saglasnost na konačni tekst ugovora o JPP iz stava (1) ovog člana za projekte JPP-a iz nadležnosti kantona daje Vlada kantona, a za projekte JPP-a iz nadležnosti JLS daje Općinsko/gradsko vijeće.

(3) Nakon pribavljene saglasnosti iz stava (2) ovog člana javno tijelo i ponuđač zaključuju ugovor o JPP na određeno vrijeme koje ne može biti kraće od 10 godina, niti duže od 40 godina, osim ako posebnim zakonom nisu propisani drugačiji rokovi.

(4) Javni partner dužan je registrovati ugovor o JPP i svaki aneks na ugovor kod Ministarstva privrede, u roku od osam dana od dana potpisivanja, na način propisan Uredbom iz člana 13. stav (8) ovog Zakona.

Član 25.

(Izmjene i dopune ugovora o JPP)

(1) Prije sklapanja izmjena i/ili dopuna ugovora o JPP-u, javni partner dostavlja prijedlog takvih izmjena i/ili dopuna na saglasnost nadležnom tijelu iz člana 24. stav (2) ovog Zakona.

(2) Uz prijedlog izmjena i/ili dopuna, javni partner nadležnom tijelu iz prethodnog stava, dostavlja obrazloženje i potrebnu dokumentaciju u vezi s predloženim izmjenama i/ili dopunama ugovora o JPP-u, kao i prethodno mišljenje nadležnog organa za provođenje zakona.

(3) Prije izdavanja saglasnosti, nadležno tijelo iz člana 24. stav (2) ovog Zakona, može zatražiti i očitovanja od drugih javnih tijela.

(4) Ako predložene izmjene i/ili dopune ugovora o JPP-u bitno ne mijenjaju osnovni ugovor o JPP, nadležno tijelo iz člana 24. stav (2) ovog Zakona izdaje saglasnost javnom partneru na izmjene i/ili dopune ugovora o JPP-u u roku od 30 dana od dana zaprimanja potrebne dokumentacije iz stava (2) i (3) ovoga člana.

(5) U slučaju da predložene izmjene i/ili dopune ugovora o JPP-u bitno mijenjaju osnovni ugovor o JPP i predstavljaju namjeru ugovornih strana da ponovo određuju osnovne elemente toga ugovora, javni partner obavezan je pokrenuti novi postupak predlaganja prijedloga projekta JPP-a.

(6) Bitne izmjene i/ili dopune ugovora o JPP-u u smislu stava (4) i (5) ovoga člana su izmjene i/ili dopune koje:

(a) uvode uslove koji bi, da su bili dio osnovnog postupka odabira privatnog partnera, omogućili podnošenje drugačijih ponuda, od onih koje su podnesene u osnovnom postupku, ili bi omogućili odabir drugačije ponude od ponude odabrane u osnovnom postupku, ili

(b) znatno proširuju predmet ugovora o JPP-u na radove ili usluge koje nisu obuhvaćene osnovnim ugovorom, ili

(c) mijenjaju ekonomsku ravnotežu ugovora o JPP-u u korist privatnog partnera na način koji nije bio predviđen u uvjetima osnovnog ugovora o JPP-u.

(7) Izmjene i/ili dopune ugovora o JPP-u sklopljene protivno odredbama ovog člana su ništavne.

POGLAVLJE III – PROVEDBA ZAKONA

Član 26.

(Poslovi na provođenju Zakona)

Ministarstvo privrede, organ nadležan za provođenje ovog Zakona, vrši sljedeće poslove:

- a) priprema i podnosi Vladi godišnji plan aktivnosti i godišnji izvještaj o provedbi Zakona;
- b) Uspostavlja i vodi Registar ugovora o JPP i obezbjeđuje da Registar bude javno dostupan;
- c) Priprema i daje stručna mišljenja o pojedinim pitanjima iz ovog Zakona i propisa donesenih na osnovu ovog Zakona;
- d) Prati i pruža stručnu podršku u postupku izrade planova iz člana 13. Zakona;
- e) Na godišnjem nivou priprema i objavljuje zbirni pregled potencijalnih projektnih ideja JPP (Katalog potencijalnih JPP projekata SBK);
- f) Daje mišljenje o osnovanosti inicijativa za izmjene i dopune ovog Zakona i drugih propisa o javno-privatnom partnerstvu;
- g) U saradnji s drugim nadležnim tijelima organizira specijalističke programe edukacije za javna tijela i druge učesnike;
- h) Sarađuje s naučnim i istraživačkim institucijama, socijalnim partnerima, privrednim i nevladinim udruženjima i drugim zainteresiranim stranama u svrhu unapređivanja primjene Zakona;
- i) Promovira i izučava primjenu najbolje prakse JPP-a, te u svom domenu sarađuje s domaćim i inostranim javnim tijelima i međunarodnim organizacijama i institucijama ovlaštenim za JPP, u skladu sa zakonom.

Član 27.

(Sredstva za provođenje Zakona)

Sredstva za provođenje poslova iz prethodnog člana, osiguravaju se u budžetu Kantona na posebnoj budžetskoj poziciji u okviru Ministarstva privrede, u skladu sa planom Budžeta SBK za tekuću godinu.

POGLAVLJE IV - PRAVNA ZAŠTITA

Član 28.

(Pravna zaštita u postupku izbora privatnog partnera)

(1) Na odluku o izboru privatnog partnera može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana prijema odluke.

(2) Žalba na odluku o izboru privatnog partnera za projekte JPP iz nadležnosti JLS podnosi se Komisiji za drugostepeno upravno rješavanje JLS, a žalba na odluku o izboru privatnog partnera za projekte JPP iz nadležnosti kantona podnosi se Komisiji za drugostepeno upravno rješavanje Vlade SBK.

(3) Žalbeni postupak provodi se u skladu sa Zakonom o upravnom postupku.

Član 29. (Spor o nadležnosti)

U slučaju sukoba nadležnosti vezano za projekte JPP-a između javnih tijela, primjenjivati će se odredbe Zakona o upravnom postupku.

Član 30. (Način rješavanja sporova)

(1) Za sporove između stranaka, koji nastaju na temelju ugovora o JPP-u, stranke mogu ugovoriti arbitražu ili mirenje.

(2) U postupku iz stava (1) ovog člana primjenjuju se propisi Bosne i Hercegovine.

(3) Ako strane nisu ugovorile arbitražno rješavanje sporova ili mirenje, stvarno i mjesno je nadležan sud isključivo prema sjedištu javnog partnera, primjenom propisa iz stava (2) ovog člana.

POGLAVLJE V - KAZNE NE ODREDBE

Član 31. (Pokretanje prekršajnog postupka)

Ako Ministarstvo privrede Kantona ili drugo nadležno javno tijelo utvrdi da je došlo do povrede odredbi ovog Zakona od strane javnog ili privatnog partnera, podnosi sudu nadležnom za prekršaje prijedlog za pokretanje prekršajnog postupka u skladu sa Zakonom o prekršajima.

Član 32. (Novčane kazne)

(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 konvertibilinih maraka (KM) kaznit će se za prekršaj javno tijelo ako postupi suprotno članu 20. stav (1) i članu 24. stav (3) ovog zakona.

(2) Novčanom kaznom od 500,00 do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj javno tijelo odnosno javni partner ako ne postupi u skladu sa članom 13. stav

- (6), članom 14. stavovima (2,3,4 i 5), članom 20. stav (4), članom 23. stav (1) i članom 24. stavovima (1 i 4). ovog zakona
- (3) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 KM kaznit će se za prekršaj privatni partner i/ili ponuđač ako ne dostavi ili ne dostavi u propisanom roku ili na propisani način dokument iz člana 23. stav (2).
 - (4) Novčanom kaznom od 500,00 do 3.000,00 KM kaznit će se odgovorno lice javnog tijela odnosno javnog partnera za prekršaje iz stavova (1,2 i 6) ovog člana.
 - (5) Novčanom kaznom od 500,00 do 3.000,00 KM kaznit će se odgovorno lice privatnog partnera i/ili ponuđača za prekršaj iz stava (3) ovog člana.
 - (6) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 30.000,00 KM kaznit će se za prekršaj javni partner ako ne postupi po članu 11. stav (2) ovog Zakona.

Član 33.
(Antikorupcija)

Postupci javnog odnosno privatnog partnera za vrijeme pripreme, ugovaranja i/ili implementacije JPP projekta, a koji imaju obilježja krivične odgovornosti, a naročito zloupotreba položaja, te primanje i davanje mita, istraživat će se i procesuirati u skladu sa Zakonom.

POGLAVLJE VI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 34.
(Donošenje podzakonskih i drugih akata)

- (1) Vlada će, na prijedlog Ministarstva privrede, najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona, donijeti Uredbu o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju implementacije projekta JPP iz člana 13. stav (8) ovog Zakona.
- (2) Ministarstvo privrede će najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona donijeti Pravilnik o uspostavljanju i vođenju registra ugovora JPP.

Član 35.
(Primjena zakona na postupke koji nisu pravosnažno okončani)

Svi postupci koji do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu pravosnažno okončani, završit će se po odredbama zakona koji je bio na snazi u vrijeme pokretanja postupka.

Član 36.
(Prestanak primjene)

Danom stupanja na snagu ovog Zakona stavlja se van snage Zakon o javno-privatnom partnerstvu (Službene novine Srednjobosanskog kantona broj

13/13).

Član 37.
(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Srednjobosanskog kantona.

Broj:
Travnik:

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Josip Kvasina